

САНАА

ХАБЛАТ
1931 СЫЛ АЛТЫННЫ
15 КҮНҮТГЭН ТАХСАР

ОЛОН

№ 49 (7434) • 1993 жыл, Муус устар 24 күнө. Суббота • Санаата 1 солк. 50 харчы.

ЧУРАПЧЫ
ОРОЙУОНУН
ХАБЛАТА

САРСЫН,

МУУС УСТАР 25 КҮНҮГЭР—

Бүтүн

Россиятаабы
РЕФЕРЕНДУМ

УЧАСТАК БЭЛЭМ

Референдуму ытыгыга оройуонга 28 учаастактардаабы комиссиялар тэриллбиттэрэ. 1 №-дээх Хатылытаабы учаастак комиссиятын председатели И. В. Пудовтан бэлэмнэни дыһалларын туһунан ытыгытыт.

—Нэһиликкэ 9 киһиттэн састааптаах комиссия үлэтир, — диир Павел Васильевич. — Бары тэриэтин үлэтир үмүрүйдүлэр. Бастатан, бары депутаттар уоксунтарыннан сылдьан үлэтир сөрүдэх ылан тарбастылар. Ити курдук 12 уоксуну туттар испиһэни чуолкайдаан бары турар. Сүрүн испиһэни дьон тэриэтир-көрүүтүгэр таһаарыллыбыта, 800-чээ киһи нэһиликкэтигэр кэллэрин билэ-бардааччыта 417. Бары-кэллэни бэрэдөннэтигэр болломтону уурайыт. Ол таһытыгар элбэх киһи тардылар ээ да, ол үлэ сүрүннээн үмүрүйдэ. 18 саастарын сана туолбуттары эмнэ чуолкайдабыт. Иккисинэн, бюллетеннары хайдах толорору, кэлэр-барар буоллааха туох докумуоннар ирдэкилэрин өйдөтөбүт, биллиниэрэбит. Бюллетеннар образецтарын көстүүлөх сирдэргэ ыйаталаатыбыт.

Референдум иннинэги күтүгэ уопна ытыгылар күтүгэр байа ытыгынан нэһиликкэтигэр араас өрүттээх маас-сабай дыһалларын ытыгы былаанналытыт. Ол курдук, культурнай сын-нылаантан саалаан атыыны-эргиэни тэрийиэхпит. Туһааннаахтар ылсан үлэтир эрэллэр. Нэһиликкэ бэрэдөннэни көрүүтэ эмнэ үлэтир наада. Бу

өртүнөн дыһала туруга олус бэрэ-суох. Арыгылаан бэрэдөннэни кэллэни өрдүк элбэтэ. Ыччат ортотугар сөптөөх баһылыр-көһүлүүр, дыһаланы билэр лидер көстүбөт. Онон ыччаты кытта үлэ мөлтөх. Бу референдумга ыччат байыны санаатын биллэриг дуо? Ол долгутар.

Референдум уруксутаабыр атын быһылыгы-майгыга ытыгыларын бары да өйдүүр буолуохтаахпыт. Уруксу курдук мөстөбө күөстөөх агитация да суох. Билигин дьон үксэ — хаһыат-таран, радиотан, телевидениеттан истар-билэр. Референдум тоҕо, туох сыаллаах ытыгыларын сип өйдөөн-билээн сылдьаалар. Оттон бу сүлү суолталаах дыһал тэриэтиннээхтик ытыгылаабыта билигинтэн — учаастак-тардаабы комиссиялартан тутулуктаах.

Бэлэмнэниитин болдього кылгаһа бэрт. Кыратыттан ыллааха, плакаттары суруйууга, быһаар кабинналарын буруйууга мэтрээн таһаар атыыла-һыта кытта үп-харчы наада. Ол хойутаан бу нэһиликкэ эрэ быһаарыл-лар буолла.

Ол эрээри дьон, нэһиликкэтигэр нааст-роенин, референдумга сыһыанан иста-билэ сырыттааха, киһи дыһа-ныа суох. Урут даһаны быһаардарга нэһиликкэтигэр астынайдик кыттары. Бу да сырыыга дьон кэлэ, хаас биридин киһи дойду, нуруот дыһалатыгар ба-йыны куолаһын биэриг дьон эрэл улахан.

«СО» корр.

Дойдуну, республиканы уһун сыалларга саба бат-таан олохтоот идеология эр-сийбэттин эһинээ дьон сө-рөхтөр эгди буола сыл-дьыбыһыт алдас эбит. Нэһиликкэтигэр саалаан Дьоксуунайга тийэ сага-структуралар араас дуоһу-настарыгар кирибит урук-суну эрэ эргитэр өйдөөх-санаалаах дьоммут эмнэ-агитация кытан бардылар.

Аан дойдун сайдыытыг-буолуох курдук Саха дьо-тон, демократиятан, киһи көгүлүн мөстөлөөһүнөн бө-лө турунтаах буолуун туора туран хааларбыт хо-молтолоох буолуога. Бу Россия Президентин уопна-быһаарыллыах түгэнгэ кыһаардым бытыгыраан мускуур ааһа куолаһы-эрэр сана олохтоот араас-таахпыт. Мин, оҕо саас-лара тыһынаах хааллаха-пыттан кыһалдаа кыл-

Республикабыт туһа диэммит...

рына эрэ саха нуруота сал-гыны сайдыа, киһини эр-дөлөөх буолара экини-лэни. Ытыгыны өйөөтөхпү-түнэ инникибит сырдык-буолуох курдук Саха дьо-но олохтоот олохтоотун, бө-лө турунтаах буолуун дьон туран, референдумга мөстөлөөх буолуога. Бу Россия Президентин уопна-быһаарыллыах түгэнгэ кыһаардым бытыгыраан мускуур ааһа куолаһы-эрэр сана олохтоот араас-таахпыт. Мин, оҕо саас-лара тыһынаах хааллаха-пыттан кыһалдаа кыл-

чыттарбыт, хоту көһөрүл-дүүгэ кэдээ сыспыт киһи, санаам итинник. Былаас-былаһыта маннан сал-данар буоллабына, рес-публикабыт государство быһыытын сайдытыт үтүөкөн саалааһынара туора сотуллуохтара дьон дыһыныабын. Онон муус устар 25 күнүгэр рефе-рендум бастаны, иһаас уопна төрдүс ыйагыла-рыгар «ээх», «сөбүлэ-һэ» дьон эһинээти биэ-риэххэ. Оттон үһүс бол-дуурска утары куола-һыаха.

Николай КОРКИН,
хоту көһөрүлүү кы-
тымылаага, пенсионер.

КУОЛАСТЫАХХА

Киһи сатаан санаабаат дэбнитинэн хамнастаныах-булуурдаах олоҕо кэллэ-титтэн өрдүк дыһыныабын. Уруксу курдук Ийэ дой-дубар туох эмит туһалаа-бы оҕорбүт киһи дьон үлэтир-хамнаһы астына-та. Ол өһүтүт харчыга охтуу улаатта. Үлэ оҕорон таһаарытыт үрдэтэргэ буолбана, таһаары эргитэ-сылдьан атыылаан «бай-талым» олоҕу аһалар да баһалаахтар суох буола-тахтар. Ким төһөнү үлэ-

лэбнитинэн хамнастаныах-таах дьон буолар да, дыһа-олоххо кэллэххэ, онук баһаанына суох. Холо-бур, ты ылаа хантан тугу ылан нуораттар олохтоот-торун курдук эргинэй-Ваай, дыһаны дьон хос охтуу улаатта. Үлэ оҕорон таһаарытыт үрдэтэргэ буолбана, таһаары эргитэ-сылдьан атыылаан «бай-талым» олоҕу аһалар да баһалаахтар суох буола-тахтар. Ким төһөнү үлэ-

оҕоһулауохтаах да оно-буллубат.

Онон субу буоллары ту-рар референдум Россия хотун дыһыныабыт, буна, ураты суолталаһаа. Со-рөхтөр кыттар дуу, кыт-тыбат дуу туһунан тол-куйдууллар, ити олдьа-сыһыа, быстах санаа бу-лар. Дойдубут иннинкэ быһаарыллар кэмгэр ту-ра турбалыт сеп.

Петр ЛУКИН,
Хадаар.

Барыта бүгүн ситэриллэр

26 №-дээх Чурапчытаа-бы учаастак комиссиятын чилинэ Илья Егорович Новгородов кытта куо-ластанына бэлэм хай-даһын ыйыталаһан теле-фонунан сибээстөө сы-рыттыбыт.

—Быһаардааччылар ис-пиһаактар оҕоһулуубута, ол тынан баран иһаас өр-түгэр бэрэдөннэнигэр бу-лан ыһаан ыйабатыбыт. Онон быһаардылар уча-астаах кэлэн эбэтэр теле-фонунан ыйытан бэлэти-тэриллэр. Аһыт бэни-диэнниктөн учаастакка дьунуурустуба олохтоһо.

Культура дьэстигэр араас дыһаллар ытыгылар бу-ланнар, кабинналары оҕо-ро иликкит, матырылаала-толору баар, ону бүгүн оҕоруохпут. Учаастакка кыһаан кэлбөт дьоммутун өссө төгүл кэрийэн чуол-кайдаахпыт, онуоха маастар бэрэдөннэр.

Быһата, барыта бүгүн ситэриллэр. Өрөбүл күн народнай театр таһыгар атыы-эргин баһаара үлэтир, рай-нуна ыйытан бэлэти-тэриллэр. Аһыт бэни-диэнниктөн учаастакка дьунуурустуба олохтоһо.

«СО» корр.

ТЭРЭЭНИННЭРЭ—ҮЧҮГЭЙ

мыттар, календарь-бюлле-тенн образецтара бэр-дөн көрүүтүгэр таһаарыл-лыбыттар.

Комиссия муньаа ба-рыта түөртэ буолбүт, бири-дэ семинар ытыгыны. Күн өрүү-өрүү олохтоот радионан референдумга бэлэмнэни, онно тахсар мөккүөрдөр тустарына

таах 10 ыччакка комиссия ураты болломтотун уурда — киһилэргэ бүтүн семинар ытыгылар, чистээһин тэ-риллэр.

Нэһиликкэ бары госу-режденнелара, тэрилтэлэр референдум ытыгыларын сан сибээстэн дьон көрүн тардар сыаллаах араас на-тэриэһиний дыһаллары тэ-

рийбэттар. Холобур, үчү-гэйдик үөрэнэр оҕолору, иһаас тэриэтир-көһүлүүр чистээһин о. д. а.

Референдум киһини кыһаардым бытыгыраан мускуур ааһа куолаһы-эрэр сана олохтоот араас-таахпыт. Мин, оҕо саас-лара тыһынаах хааллаха-пыттан кыһалдаа кыл-

БЭЧЭЭККЭ СУРУТУУ ХАЙДАХ БАРАР?

Быһылы сыл иһаас аһаарыгар периодическай бэ-чээккэ сурутуу санаата тосту үрдэбэти бары билэ-сылдьыт. Онон хаһыаттарга уопна сурунаалларга уруксу сыллар курдук, ааһааччылар маас-сабайдык суруттарына хааччахтаһар баһаанынааҕа кири-дэ. Ол иһаас республика салаатата, хаһыаттар, суру-нааллар редакциялара бэчээккэ сурутуу санааларын чөлүөтүнэ араас суоллары көрдүү сатыаллар, өрдүк нэһиликкэтигэр аһаарыгар мөстөлөөргө кы-һааннар. Сурутууну предпаз ытыгыт эмнэ ту-руорсааллар.

Билинн корреспонденттэ нэһиликкэтигэр сибээс сөрөх отделениеларыттан сыл иһаас аһаарыгар су-рутуу хайдах ытыгылар иһаас кэһиһиллэригэр көр-дөстө.

Оройуоннаабы сибээс роһи:

узелын периодическай бэ-чээккэ сурутууга отделени-инструктора М. А. Мана-

даһаны сибидиэһинээ кири-илик. Уруксу сыллар кур-дук буолбана, сурутуубут даһаны уустугурда. Тэ-рилтэлэр уопна биридин-лээн дьон көһөрүүтүн су-руттарынара көһүлүһүн, түмүгү таһаарылыт уу-сугурда. Хамнаас бириэ-тигэр кэлбэтинэн, утары харчынан биһаас суруттар-рааччы аһаан тарбааха баттанар. Аһа баар, до-тацил көрүлүү, суруттар-рына болдього уһаан би-риэ дьон тэһээн санааттан үгүстөр суруттарына ык-саабаттар. Онон сибээс

отделениелара үлэтир сага саалаан эрэллэр.

Сибээс Хадаардаабы от-делениетин начальнига Д. Н. Ксенофонтова:

—Хамнаас хойутаан кэ-лэр буолан, суруттары хаһыанга быһаан. Муус устар 1 күнүттэн баара-суога 25662 солк. суума-лааха суруттарына ыты-тыбыт. Арай сельсовет, оҕо садын, таһаарыстыба коллестиятара периодичес-кай бэчээккэ үлэтир-көһүлүүр хаһыаттарыттан тутар-га суруттарына 289426 солк. көһөрдүлэр. Почта-лыон Саргылана Давыдова периодическай бэчээти тэриэтигэ үлэтир са-

тыһаар даһаны, дьонго хар-чы суога киһи үлэтир ула-ханнан аһахтыр. Суру-туу салгыны ытыгылар.

Сибээс Хатылытаабы от-делениетин начальнига З. П. Петрова:

—Олохтоох Сэбиэт хам-настарыттан тутарга ба-лыһаа, оҕо садын уопна оскуола үлэтир-көһүлүүр иһаас аһаарыгар бэчээккэ суруттарда уопна харчы-тын көһөрдө. Оттон «Хатылы» таһаарыстыба счегутар харчыта суоһунан рабочайдарын суруттарба-кыс олоһор. Субу күһүгэр пенсионердар харчыларын таһаар, таһаар аһаар хаһыаттарыгар сурутуу-ну саалаатылар. Нэһи-лиэннэ ортотугар бэчээти

тарбатыыга А. С. Констан-чы суога киһи үлэтир ула-ханнан аһахтыр. Суру-туу салгыны ытыгылар.

Сибээс Одьууһаабы от-делениетин начальнига В. А. Аржанова:

—Сыл иһаас аһаарыгар хаһыаттарга, сурунааллар-га суруттары олус бы-тааннаах барар. Олохтоох Сэбиэтигэр иһаас аһаарыгар бэчээккэ суруттарда уопна харчы-тын көһөрдө. Оттон «Хатылы» таһаарыстыба счегутар харчыта суоһунан рабочайдарын суруттарба-кыс олоһор. Субу күһүгэр пенсионердар харчыларын таһаар, таһаар аһаар хаһыаттарыгар сурутуу-ну саалаатылар. Нэһи-лиэннэ ортотугар бэчээти

[illegible]

Оройуонна аан бастаан

Оскуола иитэр үлэтигэр ураты суолталаах, үөрэ-нээччилэргэ умнууллубат кыһынын кылаас салайааччыта буолар. Кини авторитетин көтөбөр, айым-нылаахтык үлэлииргэ кө-бүлүүр, бастык охоты таргатар туһуттан быйыл оройуонна аан бастаан Диринг агрошколагыгар «Сыл бастык кылаас салайааччыта» конкурс ы-ыаһына. Онон оройуон 8 оскуолатыттан 10 кы-лаас салайааччыта кэлэн кытыннылар. Кинилэртэн биридэрэ эр 5 сылга, 2 учуутал 10 сылга дьэри педагогическай стажтаахтар, атыттар бары онтон үөлэ. Холбоур, В. Г. Ма-карова, А. С. Кардашев-ская 27-с, С. П. Капито-нова 26-с сылларын үлэ-лиилэр. Онон күрээ ба-дыһымы тыһааһынаах буолла, ону сэргэ элбэх саганы арыйда.

Икки күн устата көбө уураабатах нүрүктэни биэс түһүмэхтээх. Баста-кыта учууталлар быйла-рин талан ыһыларынан төрөппүттэргэ, үөрэнээч-чилэргэ айар аһаас дьа-һаллары—кылаас чааста-рын, нурууохтары, о. д. а. ыһыттылар. Ийри ди-ринг не хоһоонноох, сыла-ларын-сорууттарын толору сийит дьаһалларынан Ва-лентина Григорьевна Ма-карова (Мугудай) оҕону фольклорга уһуууга аһа-һыт «Кыталыктар кыр-даллара» диэн түмүүтүн. Ирина Романовна Васи-льева (Чурапчы орто ос-куолаты) ыһытты «Муус устар—айымнык ыһа» кы-лаас чааһын уонна Анна Семеновна Кардашевская ово билиитин-көрүүтүн ха-һаһыта туһуламмыт «Түһүн» аһаас дьаһа-лын аахта. Итинтэн да атын чааһынай дьаһал-лары ааттатылаахха сөл.

Сааһай үрдүн баһы-ылбыт В. Г. Макарова төрөппүттэри уонна оҕо-лору кытта көпсөтүнүн саха үгэс-сүтүтэр үс сыһыппаратыттан сабаала-та—үс кыталык, үс дой-ду... Элбэх видеоаппа-раты туһанан ово кыталык үһүүүтүнэн, ийэ кыталык ырытынан, аҕа кыталык олохтохунан оҕону итин-гэ фольклору туһаныһы, ай-санааны чабдырдыт-ти арыйда. Ол кэтинтэн кэлбит төрөппүттэр уонна оҕолор таабырыны, өс

хоһооннорун, олоххо-ну билиилэригэр конкурс ыһыта, онон биридэрэ-нэн быйытын салайар кы-лааһын оҕолорун оно-нуктара буоллулар. Вален-тина Григорьевна-ыһыт дьаһала чыг туһулааһы-нан, сыла-сорууга чопчу-тунаах уратылаахтар.

Иккис түһүмэх—бэйэ охотын көмүскээһин. Итиннэхэ сүрүн крите-рийдэринэн үлэ түмүгэ-рин көрдөрүү, үлэ хайыс-хатын актуальностьа, уту-наада уонна көпсөтү кө-рөн ыһыттылара буоллу-лар. Улаһарын ис хоһо-онун кытаас көнүгэ чопчу-тун, не хоһоон-ноохтук көмүскээбит Ека-терина Гаврильевна Макарова, И р и н а Романовна Васильева, Валентина Григорьевна Макарова, Варвара Его-ровна Пестерева уонна Анна Николаевна Коркина буоллулар. Хо-лобуур, В. Е. Пестерева ово быйытын уонна биридэ-сидьар оҕолорун харак-тердарын, ийи быйы-тынан достоинстволарын уонна итэвэстэрин таба-сыаналыырга утуһунаахтык үөрэтэринэн уратылаах. Итиннэхэ ийи араас ыһа-малары—аннетаалаһыны, биридэ ааһылары төри-йи айымнык геройдарын характердарын ырытта-рыны, үөрэнээччигэ пе-дагогическай - психологи-ческай анал ийи онорууну, о. д. а. туһанар. Учуутал кылааһын уол үөрэнээччилэргэ актинос-тара наһааһын, кыргыт-тар уонна уолаттар итин-гэ илэтигэр кыһыллы тах-сыбытын бастаан үлэли-ислэбит сыһыгар билиитин көрөн, утуһунаах, үчүгэй-дик толкуйдаһылаахтык быйлаһынан үлэни саға-лаабыта, аҕа оруолун үр-дэтингэ ыһыбыта эмиэ көрөхсөбиллээх. Варвара Егоровна-тан да атыттар үлэлэрин туһунаах элбэх үчүгэйи көрсөһөххө сөл.

Атын түһүмэхтин пе-дагогика уонна психология бопуруостарын кылаас салайааччытара төһө үчү-гөйдик биллэлэригэр тес-тирование буолла. Төрдүс түһүмэх ийи дьыг олох-хо туһаныһа аһаһа. Кы-лаас салайааччыта бей-тинэн холбоур буолара, оҕолору тардар, уһууар элбэх интэриэстээхэ и-тиннэхэ туруоруллар бири-көрдөбүтүнэн буолар уон-

на тус бейтэ үлэлиир-тэр да чопчу. Маннаах «Мин уусуугууларым айгытэ» диэн тийэх түһү-мэх аһаһа. Хас биридэи конкурска 10-куу муһу-тэ устата илэли кэмитэр туһунаах дьырыктанын көрдөрдө.

«Сыл бастык кылаас салайааччытын» аатын коллегаларыттан чөрбөйөн Валентина Григорьевна Макарова кыла уонна итиннэн суруктаах дьыг-нэн наһарааһаһа. Чу-рапчы орто оскуолатын учууталлара Ирина Рома-новна Васильева иккис, Анна Николаевна Корки-на үһүс буолан аһаа би-ригэстэри туһулар.

Конкурс түмүгүнүн ырытыһы сааһаларын оп-тэтиртэн ийри-чилиһа П. Н. Калачев итинтэригэр тохтуоххун баһарабыт. «Конкурс охоты аһаа-һыта, сааһа аһаһа аһаһа аһаһа туһааһа буол-ла. Кэлэр өртүгэр сүһүөх-тэринэн арааран ыһылаах-ха. Быйлэрин үлэлиир сирдэригэр тэриллэрэ буоллар, өссө ордуу буо-луо этэ». Атыттар да сү-рүн сааһалара итиннэн кылаас салайааччытын үлэти көнү, ыһаһан үлэ, онон болдоһто «уурулу-бута, көбүлэһин оҕоһулу-лубута өлүс наадалаах.

Түтэһини туһанан, бу дьаһал ыһыттыһыгар спонсордаан көмөлөспүт оройуон дьаһалтатын дьаһаллары кытта үлэ-эс отделлара (Т. П. Карло-ва), «Аргыс» страхово-вой фирма филиалыгар (А. А. Антипина), дьы-уот, ком-мунальнай хаһаайыстыба производствений управле-ниетыгар (И. С. Арте-мьев), капитальнай туһуу управленнетыгар (А. А. Шадрин), райпотребсоюз, сберкассы, типографии коллективтарыгар (Г. С. Платонов, Г. И. Филип-пова, П. М. Массавев) уонна «Кылаан» кыра предпринимца (И. Н. Те-лоухов) махтабытын тирдэбит, кэлэр да өр-түгэр оҕону, ычаты ит-тингэ кылааттарын ил-лэриэхтэрэ диэн эрэнэбит.

Варвара ДЕГТЯРЕВА,
норуот үөрэҕиритин
оройуоннааһы управ-
леннетын иитэр үлэ-э
методика.



Чурапчы орто оскуолатын салайааччыта Валентина Григорьевна Макарова. Оройуонна аан бастаан конкурска кылаас салайааччыта буолар. Кини авторитетин көтөбөр, айым-нылаахтык үлэлииргэ кө-бүлүүр, бастык охоты таргатар туһуттан быйыл оройуонна аан бастаан Диринг агрошколагыгар «Сыл бастык кылаас салайааччыта» конкурс ы-ыаһына. Онон оройуон 8 оскуолатыттан 10 кы-лаас салайааччыта кэлэн кытыннылар. Кинилэртэн биридэрэ эр 5 сылга, 2 учуутал 10 сылга дьэри педагогическай стажтаахтар, атыттар бары онтон үөлэ. Холбоур, В. Г. Ма-карова, А. С. Кардашев-ская 27-с, С. П. Капито-нова 26-с сылларын үлэ-лиилэр. Онон күрээ ба-дыһымы тыһааһынаах буолла, ону сэргэ элбэх саганы арыйда.

Т. Кардашевская фотота.

Эвэрдэлиибит!

шофер Василий Васильевич ЛЕМЕ-ШЕВИ 55 сааһын туолбутунан уонна бочуоттаах сыһыалаһа барарынан итинтэ-истиннэн эвэрдэлиибит. Киниэхэ чыгыс доруобуйаны, уһун дьол-лоох олоху, дьыа көргөттэрин, оҕо-лору, сизинэрин уорүүлэрин-көүүлэ-рин саһыгар элбэх сыл хаарын түһ-рэн үлэстэригэр баһараллар.

х х х

Күндү маһыайгы учууталытын Ирина Романовна ВАСИЛЬЕВНА оройуоннааһы «Кылаас салайаач-чыта-93» конкурска ситиһиллэхтин кыттыбыһынан истиннэн эвэрдэлиибит. Баһарабыт Эйнэхэ кытааһы доруобуйаны, үүһэр көлүөнэни итингэ аһаһы-лаах үлэни, дьыа көргөттэригэр дьолу-соргуу.

Чурапчы орто оскуолатын Х «б», «г», «д» кы-лаастарын үөрэнээччилэрэ уонна ийилэр төрө-пүттэрэ.

МАХТАНАБЫТ!

Билиги дьыа көргөн таһталлаах күндү оҕоһу Майя өлбүт ыһаһан тү-гүмүтүгэр өбөһү, күүс-көмө буолбут үлэлиир та-рихэбит ветстанция көт.

КОРЯКИНА Александра Никитична
өлбүтүнэн дьирин кутурданын тирдэллэр:
—Күргэһитэр Егор Егорович, уолугар Вале-рий Егорович Корьякиннар, оҕолоругар, ай-махтарыгар Дирингэһи сельпо администра-цията, профкома.

Тыһаалаах ором, сизимит, балтыбыт
ВИКА
ыһаһан ыһаһыттан Москва куоракка өлбүтүн, дьирини нурутуһан туран, бары билэр дьон-мунуттар иһитинэрэбит.
Ийэтэ, эбэтэ, эһэтэ, убайы, баата.

Максимова Вика өлбүтүнэн ийэтигэр Айта-лина Васильевна, эбэтигэр Анна Даниловна, эһэтигэр Василий Васильевич Максимовтарга дьирин кутурданын тирдэллэр:
—Хатылы сельсөһө Сэбэтэ, нэһилиэтин дьаһалтата, «Хатылы» табаарыстыба.
—Хатылытааһы эргин предпринимца.
—Хатылыттан аймахтара Говоровтар, Ми-хеевтар, Бархсановтар.
—Анна Даниловна уонна Айталина Васи-льева биридэ үөрэммит табаарыстара.
—Чурапчыттан Алексеевтар, Харитоновтар, Мугудайтан Пермяковтар, Лоскининнар, Ново-родова, Болотоноттон Догдоноттар.

МЕСТНИКОВА Магрена Михайловна
өлбүтүнэн дьирин кутурданын тирдэллэр:
—Бары чутас дьонугар ветераннар оройуон-нааһы сөбүстэттэрэ.

Семен ИЩЕТИН.

Студияба уһулуннулар

И. Ф. Барашков салайааччытаах Толоон-ноору «Туйма» бөһөх Дьонуускайта Рафаэль Крылатов научнай студиятыгар ыһаһаларын уһуларда. Кинилэри кытта романстары айар М. М. Барашков эмиэ кинес сырытта уонна бейитин түөрө айымнытын суруттарда. Ити «туймалар» быйыгы бири улахан ситиһилэ-ринэн буолар. Сотору кэминэн ити ыһаһалар уһулууларын нассаһалара аһаһа тахсыах-тара. Оҕоһуна республика ыһаһа таһаач-чыларыгар бири үчүгэй бэлэһинэн буолуох-тара.

«Туймалар» транспорһан туһаныһа сы-на биллэрдик ыһаһаһынан ыһаһа баран концерттары биридэ кыһаһа суох. Быйыл муһугуһан Уус-Алдан Курбуһаһар, Мэҥэ-Ха-һаас Нуорананаттар эр сырыттылар. Онон көрөһөччүлэр улахан баһараһыларын ыһаһа-тара. Кинилэр сыраһаах, дуулуурдаах үлэ-лиир түмүгүн ити нассаһалартан билиһинэ-сөһ.

Бахсы.

Редактор П. И. ПОПОВ.
НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапча, ул. Карла Маркса, 26 «а». ТЕЛЕФОНЫ: редактор—21-332, отделы—21-265, общия—21-505.

Учредители (соучредители) газеты «Сага олох» — Министерство печати и массовой информации Республики Саха (Якутия), Редакция, Местная администрация района, Районный Совет народных депутатов.
Газета издается на якутском языке, выходит во вторник, четверг и в субботу.
Индекс газеты 54967. Объем — 1 усл. печ. лист. Тираж — 3862.

Зарегистрирована Саха (Якутской) региональной инспекцией по защите свободы печати и массо-вой информации.